


DRUGI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA O NAPREDOVANJU DOKTORANDA

Akademска година за коју се подноси извјештај	2016/2017					
OPŠTI PODACI O DOKTORANDU						
Titula, име, име родитеља, презиме	Mr Petar Veselina Božović					
Fakultet	Filološki fakultet					
Studijski program	Engleski jezik i književnost (Nauka o jeziku)					
Broj indeksa	1/13					
MENTOR/MENTORI						
Prvi mentor	Prof. dr Vojko Gorjanc	Univerzitet u Ljubljani, Slovenija	Lingvistika, translatologija			
EVALUACIJA DOKTORANDA*						
Koliko ste zadovoljni kvalitetom održanih susreta sa doktorandom?		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)						
Da li je definisan plan rada sa doktorandom?		<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
Da li je doktorand ostvario napredak prema predviđenom planu rada?		<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
(Ako je prethodni odgovor „ne“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)						
Kvalitet napretka doktorandovog istraživačkog rada u periodu između dva izvještaja je:		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)						
Dati ocjenu doktorandove spremnosti za konsultacije.		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu planiranja i izvršavanja godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja doktoranda.		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu napretka u savladavanju metodologije naučno-istraživačkog rada.		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu o aktivnostima sprovedenim na pisanju i objavljivanju naučnih radova.		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu doktorandovog generalnog odnosa prema studijama.		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu ukupnog kvaliteta doktorandovog rada.		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)						
SAGLASNOST ZA NASTAVAK STUDIJA						

*Ocjene su: 1 – nedovoljan, 2 – dovoljan, 3 – dobar, 4 – vrlo dobar, 5 – odličan

PRIMJENO:	5. 10. 2018.		
ORG. JED.	BROJ	PRILOG	VRJEDNOST
01	1663		

UNIVERZITET CRNE GORE
Obrazac IM: Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda

Može li doktorand nastaviti studije?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Da, uz određene uslove <input type="checkbox"/> Ne
(Ako je prethodno dat odgovor pod „b)“ ili „c)“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)	
Napomene	
<p>Doktorand je u zadatom vremenskom toku sproveo sva potrebna istraživanja i analize i došao do značajnih rezultata. Vremenski period od prethodnog izvještaja proveo je i na dodatnom usavršavanju iz oblasti korpusne lingvistike, eksperimentalne lingvistike i translatologije na više univerziteta Evropske unije među kojima Humboldt univerzitet, Univerzitet u Varšavi, i Univerzitet u Osijeku, na kojima je i sproveo dio svojih istraživanja. Jedan od bitnih rezultata teze je i prvi elektronski englesko-crnogorski jezički korpus koji je kandidat izradio za potrebe svog rada kroz umrežavanje i saradnju sa istraživačima sa univerziteta u Sloveniji i Švedskoj. Ovaj značajan jezičko-translatološki resurs, prvi ove vrste za crnogorski jezik, doktorand je predstavio u izlaganju na međunarodnom naučnom skupu <i>Language Technologies and Digital Humanities</i>, koji je održan na Elektrotehničkom fakultetu univerziteta u Ljubljani od 20.-21.9.2018. Rad, koji je pozitivno ocijenjen od strane tri nezavisna recenzenta, publikovan je u zborniku konferencije.</p>	
<p>Posebno bih skrenuo pažnju Vijeću i Odboru na činjenicu da je rad sa rezultatima istraživanja iz teze, a koji je prema Pravilima doktorskih studija potrebno objaviti u časopisu na SSCI i AHCI listi, predat uredništvu časopisa još u avgustu 2017.g. a procedura recenzije još uvijek je u toku. Ovo je često slučaj sa časopisima iz oblasti humanističkih nauka lingvističko-translatološkog usmjerenja koji su indeksirani u pomenutim bazama. U zavisnosti od toga koliko će proces recenzije i publikovanja trajati, zavisiće i daljnja dinamika procedure potrebne za odbranu teze, na šta doktorand objektivno ne može uticati. Molim da se ovo uzme u obzir kada se analizira dinamika rada doktoranda koji je kvalitetno, pravovremeno i blagovremeno ispunjavao sve svoje obaveze koje su predviđene planom i programom studija.</p>	
<p>U Ljubljani, 28.9.2018.</p>	
<p>Ime i prezime mentora <u>Vojko Gorjanc</u> </p>	

Rezultati rada na izradi doktorske disertacije koji su do sada objavljeni (recenzija rada za časopis na SSCI i AHCI listi je u toku):

- **Božović, Petar;** Erjavec, Tomaž; Tiedemann, Jörg; Ljubešić, Nikola and Gorjanc, Vojko, 2018, *Opus-MontenegrinSubs 1.0: First electronic corpus of the Montenegrin language*, Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts.
- **Božović, Petar;** Erjavec, Tomaž; Tiedemann, Jörg; Ljubešić, Nikola and Gorjanc, Vojko, 2018, *English-Montenegrin parallel corpus of subtitles Opus-MontenegrinSubs 1.0*, Slovenian language resource repository CLARIN.SI.
<http://hdl.handle.net/11356/1176>.